

Номинация “Авторская логонаходка” – 18 работ, 20 участников

Номинация «Авторская логонаходка»				
Победитель	Попова Марфа Прокопьевна	МБДОУ «Батаринский детский сад «Кэскил» МР «Мегино Кангаласский улус»	воспитатель	“Оҕолорго тыл сайдыытыгар анаммыт авторскай хоһооннор”
	Сокольникова Алена Семеновна	МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Брусничка», г. Покровск, Хангаласский улус	учитель - логопед	«Тылчааннын оонньоохха – тылбытын сайыннарыахха»
1 место	Николаева Акулина Ивановна	МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Кэнчээри», Верхневиллюйский улус	воспитатель, логопед	«Доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолору тыл оонньоуларын көмөтүнэн сайыннарыы»
	Попова Раиса Анатольевна	МБДОУ «Майинский ЦРР - детский сад «Кэнчээри» МР «Мегино Кангаласский улус»	воспитатель	«Сизэр – майгы иитиитигэр авторскай аудиокэпсээннэр”
	Большакова Саргылана Васильевна	МБДОО «Детский сад «Күн тулуктара» МР «Таттинский улус»	учитель - логопед	«Оҕонньор уонна ат» артикуляционной эрчиллии элеменнарын туһанан тарбах театрын остуоруйата»
	Заровняева Варвара Михайловна	МБДОУ ЦРР – детский сад №2 «Улыбка», с. Кысыл – Сыр, Намский улус	учитель-логопед	«Хоһоон доҕотторум»
2 место	Романова Федора Егоровна	МБДОУ детский сад №39 «Ромашка»	учитель - логопед	«Дорҕооннору чуолкайдык санарарга үөрэтэр тэтэрээт»
	Иванова Саргылана Михайловна	МБДОУ Детский сад «Сайыына» с. Харыялах, Верхневиллюйский улус	учитель-логопед	«Дорҕоонноох хоһооннор”
	Петрова Вера Семеновна	МБДОУ «Кустук» с. Партизан, Намский улус	учитель - логопед	«Артикуляционной уонна тарбах оонньоуулар»
	Колодезникова Любовь Николаевна	МБДОУ ЦРР – детский сад «Ромашка» с. Графский берег, Намский улус	учитель-логопед	«Көмүс собочоон» авторскай остуоруйа
	Тарабукина Анна Алексеевна	МБДОУ ЦРР – детский сад №21 «Кэнчээри»	учитель-логопед	«Дорҕоонноох хоһооннор»
3 место	Николаева Инна Николаевна	МБДОУ «Майинский ЦРР - детский сад «Мичил» МР «Мегино Кангаласский улус»	воспитатель	Авторские стихи «Үлэһит бэрдэ буолларбын»
	Колесова Матрена Петровна	МБДОУ Детский сад №1 «Мичийээнэ» с. Кысыл Сыр, с. Партизан, Намский улус.	музыкальный руководитель	«Музыка уонна доруобуйа»
	Захарова Ангелина Николаевна	МБДОУ детский сад №7 «Крепыш» с. Бердигестях, Горный улус	воспитатель	«Тэттик хоһооннору ааҕаммыт»
	Гаврильева Алена Васильевна Ильина Айталига Юрьевна	МБДОУ «Майинский ЦРР - детский сад «Кэнчээри» МР «Мегино Кангаласский улус»	психолог воспитатель	«Отонноох оноойук» интерактивной оонньоу-босубуйа
	Харитоновна Маргарита Дмитриевна	МБДОУ «Кыстатыамская малокомплектная СОШ им. Н.В. Шемякина»		«Тарбах оонньоута «Биэс бииргэ төрөөбүттэр»
	Реброва Жанна Владимировна	МБДОУ ЦРР Черкехский детский сад «Аленушка»	учитель-логопед	Тарбах эрчиллиилэрэ «Саһыл оҕолоро», «Ийэ кутуях»
	Иннокентьева Наталия Федоровна Васильева Марианна Ивановна Жерготова Аида Иннокентьевна	МБДОУ ЦРР – детский сад №82 «Мичээр» ГО «Город Якутск»	учитель - логопед воспитатель воспитатель	«Тылбытын эрчийэбит, тарбахчааннын оонньоубут»

Номинация «Кейс логопедических игр» - 23 работы, 28 участников

Номинация «Кейс логопедических игр»				
Победитель	Шадрина Анна Петровна	МБДОУ ЦРР – детский сад «Тускул» с. Крест Кытыл, Намский улус	учитель - логопед	«Тыл холбуката»
	Романова Людмила Прокопьевна	МБДОУ «Павловский ЦРР – детский сад «Мичээр»	воспитатель	«Көрдөөх соруудахтар»
1 место	Большакова Саргылана Васильевна	МБДОО «»Детский сад «Күн тулуктара» МР «Таттинский улус»	учитель - логопед	«Алыптаах тыл холбуката»
	Дьяконова Февриония Михайловна Захарова Анна Афанасьевна	МБДОУ «Майинский ЦРР – детский сад «Кэнчээри»	воспитатель воспитатель	Игры для развития речи с помощью программируемых роботов «Bee Bot»
2 место	Ильина Анастасия Прокопьевна	МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида «Солнышко» с. Верхневилуйск, Верхневилуйский улус	учитель - логопед	«Ситиһии төрдө – сананы ылынарга» (кинезиологической оонньуулар)
	Рожина Люция Егоровна	МБДОУ Саккырырский детский сад «Хаарчаана», с. Батагай-Алыта, Эвено – Быгантайский улус	учитель-логопед	«Наглядно – дидактические игры для развития фонематического слуха и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста»
	Ушницкая Олеся Юрьевна	МБДОО детский сад №3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы, Усть – Алданский улус	учитель - логопед	Дидактической оонньуу «Логоромашка»
3 место	Баишева Варвара Григорьевна	МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР – детский сад «Олимпионик»	учитель - логопед	Логопедические игры по автоматизации и дифференциации звуков для детей старшего дошкольного возраста
	Шестакова Туяра Андреевна	МБДОУ «Майинский ЦРР – детский сад «Сардаана»	учитель-логопед	Авторская игрушка «Баайа оонньуулар»
	Спиридонова Анна Артуровна	МБДОУ ЦРР – детский сад №3 «Чебурашка» с. Сунтар, Сунтарский улус	учитель-логопед	«Методическая копилка дошкольного логопеда»
	Охлопкова Вера Афанасьевна	МБДОУ «Майинский ЦРР – детский сад «Кэнчээри»	учитель - логопед	«Оҕо сөпкө сангарарыгар сайыннарар оонньуулары туһаны»
Сертификат	Иванова Елена Петровна	МБДОУ ЦРР – детский сад №2 «Сардаана»	учитель-логопед	Игры на развитие слоговой структуры слова детей 6-7 лет
	Бобсуновская Любовь Вениаминовна Иванова Нюргустана Васильевна	МБДОУ ЦРР – детский сад №90 «Ласточка» МБДОУ ЦРР – детский сад №84 «Искорка»	учитель-логопед учитель-логопед	“Кит и Кот”
	Павлова Марина Алексеевна	МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Хатынчаана»	учитель - логопед	Лэпбук “Сөпкө сангарыах”
	Пахомова Маргарита Николаевна Семенова Елена Владимировна	МБДОУ ЦРР – детский сад «Светлячок» МР «Нюрбинский улус»	учитель-логопед воспитатель	“Дорҕооннуун алтыһыах»
	Протопопова Акулина Васильевна	МБДОУ ЦРР – детский «Сулусчаан с. Намцы, Намский улус	учитель-логопед	Методическая разработка для ддетей дошкольного возраста “Саха ыала”
	Толстякова Мария Степановна	МБДОУ ЦРР – детский сад «Кэнчэри» с. Ытык Кюель, Таттинский улус	учитель-логопед	“Дорҕоону арааран истии – тыл сөптөөхтүк сайдытыгар оруола”
	Винокурова Ирина Дмитриевна	МБДОУ «Батаринский детский сад «Кэскил»	воспитатель	“Развитие речевого дыхания у дошкольников посредством игровых упражнений”
	Гуляева Оксана Николаевна	МБО «Туора-Кюельская СОШ им. И.Н. Гуляева»с. Туора – Кюель, Таттинский улус	воспитатель	Лэпбук “Дикие животные Якутии”

	Корякина Туяра Васильевна	МБДОУ ЦРР – детский сад «Березка» с. Ытык Кюель, Таттинский улус	учитель-логопед	Интерактивная папка – “лэпбук”
	Погодаева Ирина Михайловна	МБДОУ детский сад «Олененок» с. Тополиное Томпонский улус	учитель-логопед	Наглядно – дидактическое пособие “Помоги мишке красить новогоднюю елку”
	Прокопьева Светлана Иосифовна Попова Алена Николаевна Маркова Екатерина Иосифовна Герасимова Анна Валерьевна	МБДОУ Детский сад №14 «Журавлик», г. Якутск	воспитатель воспитатель педагог-тьютор учитель - логопед	“Наша планета - Земля”
	Бакаева Галина Александровна	МБДОУ Детский сад №51 «Кэскил», г. Якутск	учитель - логопед	«[Л] уонна [Р] дорҕоону арааран истии»

Номинация «Логопедические лайфхаки» - 3 работы, 3 участника

Номинация «Логопедические лайфхаки»				
Победитель	Сивцева Саргылана Афанасьевна	МБДОУ «Майинский детский сад «Чуораанчык» МР «Мегино Кангаласский улус»	учитель - логопед	
1 место	Корякина Туяра Васильевна	МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Ытык-Кюель, МР «Таттинский улус»	учитель - логопед	Развивающие игры своими руками
3 место	Иванова Евдокия Филипповна	Детский сад №19 «Кэнчээри»-филиал АН ДОО «Алмазик» с. Таас-Юрях, Мирнинский район	воспитатель	Работа с детьми с нарушениями речи средствами манкотерапии

Номинация «Новое время» - 6 работ, 6 участников

Номинация «Новое время»				
Победитель	Колодезникова Любовь Николаевна	МБДОУ детский сад «Ромашка» с. Графский берег, Намский улус	учитель-логопед	«Веселая логоритмика»
1 место	Васильева Анна Николаевна	МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка»	учитель - логопед	Мобильная игра «Биэтэк»
	Большакова Саргылана Васильевна	МБДОО «»Детский сад «Күн тулуктара» МР «Таттинский улус»	учитель - логопед	«Оҕо төрүөбүттэн биир сааһыгар диэри саҥарар саҥатын сайдытыгар төрөшпүт оруола»
2 место	Шкляр Есения Сергеевна	МБДОУ №5 детский сад «Радуга» г. Якутск	учитель-логопед	Логопедическая газета №1
	Скрябина Мотрена Петровна	МБДОУ «Нижебестяхский детский сад «Сказка»	учитель-логопед	«Пальчиковые разминки для самых маленьких»
	Попова Марфа Прокопьевна	МБДОУ “Батаринский детский сад “Кэскил”	воспиатель	Онлайн марафон для родителей